



Чурапчыга күн тахсар!

САНГА ОЛОХ

12+



100 ЛЕТ
ЯДССР
1922-2022

Чурапчы улуунун хаһыата

От ыйын 22 күнэ, 2022 сыл, бээтинсэ

№ 28 (11854)

стр. 3

ЧУРАПЧЫ-УСПУОРТ ТУОНАТА



Константин Сергеевич Постников
90 сылын туолла

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



«Цифровизация АЛРОСА —
прямой путь к увеличению
доходов республики»

стр. 4

ЛИТЭРЭТИИРЭ МҮННУГА



Хара күлүк

стр. 7

стр. 2



**СӨ Бырабыыталыстыбатын
Бэрэссэдээтэлэ Андрей Тарасенко
Чурапчыга сырыытыттан**

ТЭТТИК СОНУННАР

Улуус быйыл 39 тыһыынча туонна оту оттуур былааннаах

Улууспутугар баһылык Степан Саргыдаев ытырылытын кэиниттэн үгүс дьон, биригээдэлэр окко табыстылар.

Чурапчы улууһа быйыл 39 тыһыынча туонна оту оттуохтаах. 23 тыһыынча туоннатын улуус иһингэр охсуохтара, 6 тыһыынча туонна курдугу мобилнай биригээдэлэр оттуохтара уоннаабытын атын сиртэн атылаһахтара.

Улуустаабы тыа хаһаайыстыбатын салалтата иһитинэрбитин, бу күннэргэ үүккэ 44 мөл солк толонуллубут. Быйылгы былааны толорорго уустуктар үөскөбүттэр. Ол курдук, ыйдаабы былаан 44 %, оттон сылаабы 50 % толоруллубут. Үчүгэй көрдөрүүлөхтөрүнэн Бахсы, Одьулуун, Хатылы иһитинэртэрэ буолаллар.

Доруобуйаларынан хааччахтаах дьон бэстибээл- гэр Чурапчы хамаандата иккис миэстэ буолары ситистэ

От ыйын 15-18 күннэригэр Горнай улуунун Бэригээстээх сэлэннэһитигэр доруобуйаларынан хааччахтаах дьонго ХХ-с үбүлүйүөһү өрөспүүбүлүкүтүгэр култуурунай-испартым-бынай бэстибээл буолла.

Барыта холбоон 14 улуустан 284 ыспарсы-мыан кытынна. Ол курдук Саха төрүт остуолун оонньууларыгар хабылыкка, хаамыскаба, буул-данаан ытылыга, олорон эрэ волейболга, чэпчэки атлетикаба, дартс бырабыыта, нуучча дуобатыгар уонна остуол тизинингэр күөн көрүстүлэр.

Уопсай түмүккэ 1-кы миэстэ Горнай, 2-с Чурапчы уонна 3-с миэстэ Дьоккуускай куорат буол-лалар.

Бирдирдизин көрүнгө биһиги улуустан олорон эрэ волейболга дыахталлар хамаандалара 2-с миэ-стэ, дыахталларга “Бастыг оонньооччу” номина-цияны Алина Заровничева ылла, нуучча дуобатыгар Яков Оксентьевич 2-с миэстэ буолла, буулданаан ытылыга Серафим Новгородов үрүг көмүс мэтээли аҕалла.

Култуурунай “Ийэ Хотун” куонкурсука Джа-милля Павлова 1-кы миэстэни ылары ситистэ.

Биһир дойдулаахпыт Николай Захаров “Өлүүттэн өрүбүйүү иһин” мэтээлинэн (посмертно) наҕараадаланна

Дойду бэрэсидиэнэ Владимир Путин анал уу-раабынан “Өлүүттэн өрүбүйүү иһин” мэтээлинэн (посмертно) биһир дойдулаахпыт, СӨ “Үөрэххэ уонна идэҕэ бэлэмниир киһи” дүрүөктэрэ Нико-лай Захаров наҕараадаланна.

Наҕараада, дьон олохун ыксаллаах быһыы-га-майгыга өрүбүйүүгө хорсун быһаарыныытын иһин аналар.

Санатан эттэххэ, Николай Захаров 2020 сыл от ыйыгар өлөрү быһыны сылдьан ууга был-дыаммыта. Киһи хорсун быһыыта алта оҕо сыр-дык тыһыын өрүбүйүтэ, оттон бэйэтин хомоһуох иһин кыайан хостооботторо.

Чурапчыга күн-дьыл туруга



От ыйын 22 күнэ
БЭЭТИНСЭ

+29

+17

От ыйын 23 күнэ
СУБУОТА

+27

+17

От ыйын 24 күнэ
БАСКЫҤААННА

+28

+16

От ыйын 25 күнэ
БЭНИДИЭННЬИК

+29

+16

От ыйын 26 күнэ
ОПТУОУРНЬУК

+28

+15



ЧУРАПЧЫ - УСПУОРТ ТУОНАТА



Улуу тириэньэр Дмитрий Коркин үлэтигэр сүнгэн көмөлөөх, сабыдыаллаах Константин Сергеевич Постников 90 сылын туолла

"Ыраах баар Саха алааһа
Чурапчы ыспартыбынай
эйгэһэ, Саха сирингэр буюу ба-
ка, бүтүн Сэбиэскэй Союзуну
аһан ааптаабыт бөдөрстөрү
үлүһүрү кэллэһин кэлиһик
биллэр..."
("Комсомольская
правда" хаһыат,
1969 жыл, ахсынньы).

Төрөөбүт алааска таптал-
тын кытта үрдүк ыспарты-
бынай ситиһин иккэ ситим-
иэх. Ыспарсымыан хаһа да
сырыттар алааһын, оройуонун,
бүтүн өрөспүүбүлүкэтин үрдүк
аатын-суолун илдэ сылдьар.
Ол да иһин кини ситиһини-
тэн ким хайа иһиннэ дьон-сэр-
гэтэ үөрэр, кэли туттар.

Чурапчы - ыспартыбынай
дизин аатынан кэли эйгэһэ бил-
лэр. Ити ааты үрдүктүк тутуу
хас биирдии ыспарсымыан
ытык иһэ. Ада кэлүүнэ ыспар-
сымыаннар ситиһини эһи өссө
чингэтэр, өссө үрдэтэр сорук
бүтүлүгү ыччаппыт иһингэр
турар.

От ыйын 18 күнүгэр Чу-
рапчы иһилинэһин Итэриннэт
томторугар турар "Боотур Уус"
стадионуга, РФ физическэй кул-
туураҕа үтүөлүк үлэһитэ, Саха
АССР үтүөлүк тириэньэрэ,
Чурапчы улуусун Бочуоттаах
олохтоого Константин Серге-
евич Постников төрөөбүтэ 90
сылыгар анаан, кини бүүһүн
үөрүүлээх аһылыммыта буолла.

Үөрүүлээх чааска СӨ Ил
Түмэн дьокунта Михаил
Гуляев, улуус баһылытын со-
циальнай боппуростарга сол-
буйааччы Мария Кройникова,
Чурапчы иһилинэһин баһылы-
га Владимир Сивцев, Кон-
стантин Сергеевич төрөппүт
кыһа Людмила (Постникова)
Дилчовская, ыспартыбынай
уопастыбаннас, Константин
Постников иһилинэһиннэрэ
кыттыллы ыллылар.

"Чурапчы - бу успуорт
туоната!" диир ырыада ыл-
ланар. Очуттон-бачаҕа
дирин биһиги оройуонмут,
өрөспүүбүлүкэбит успуордун
сайдыйтыгар сүткэн өгөлөөх
диринбит сирдээх. Дьэ, ол иһин
ССРС үтүөлүк тириэньэрэ
Дмитрий Коркин, сүүрбэ сыл
ыспартыбынай кэмипэти са-
лайбыт Афанасий Софронов,

Постников, П.М. Стасов, С.И.
Жирков, И.Н. Попов, И.Е. Заха-
ров, Роман Неустроен, М.Е. За-
харов, СӨ оскүлэтин үтүөлүк
учуутала П.Е. Барахсанов уо-
д.а. ааттарыгар күн баччааһыга
дирин барҕа махталбытын этэ-
бит. Кинилэр үөрэллэр, эрлэр-
бит ыспарсымыаннара оройу-
онмут ыспартыбынай аатын
аар-саарга аатырдыбыттар,
суон сурахтаабыттар уонна
өссө үрдэтэллэригэр билгэтик
эрэниэһин.



ЫСПЫРААПКА:

Константин Сергеевич Постников 1932
сыллаахха от ыйын 18 күнүгэр Чурапчы
иһилинэһин күн сирин көрбүтэ. 1948 сылла-
ахха Дьокунскай куорат сэттэ кылаастаах 9-с
нүөмүрдээх оскүлэтин, онтон 1952 сыллаах-
ха Чурапчытаагы педагогическай училищени
үөрэни бүтэрбитэ.

Үлэтин көрдүһэ кэмэ 1952 сыллаахха
Уһуу Дьаһы оройуонун Адыһы бөлүлү-
гү сэттэ кылаастаах оскүлэтигэр учууталла-
аһыппыттан саҕаламмыта. Онтон кэлин Уһуу
Дьаһы оройуонун ЫБЛКСМ иккис сэкир-
тэринэн, өтдөл инструкторунаан, инсти-
тэринэн, бастыааталыан, Чурапчытаагы
оҕо ыспартыбынай оскүлэтин, Булун
оройуонун Күһүр оскүлэ-интэриннэт дири-
эктэринэн уонна Чурапчы интэриннэт-оскү-
лэтигэр учуутала учууталыан үлэһитэ.

1967 сыллаахха Дмитрий Петрович Кор-
кин кытары үрдүк кылаастаах ыспарсы-
мыаннары иһиттэ улахан үлэһэ кыттыспы-
та. Улуу тириэньэр Дмитрий Петрович тутас
көмөлөөһүтэ Константин Сергеевич, бэй-
этин кэмигэр Саха сирингэр көңүл тутуу сай-
дылтыгар улахан кылаатын көлүрөһүтэ,
20-с үйө бастык бөдөрстөрүн иһтин таһаары-
га сүрүн болгомотун уурбута. Константин
Сергеевич өрөспүүбүлүкэ бари улуустарын
кэлиһэ сылдьан, успуорка таһаарыах уола-
тары сүүмүрдэһиннэ иһиннэ улахан күрэх-
тэһиллэргэ сылдьыһара. Биллэр тукуктар
туһунан хас сыйааларын бийдиһэ устара
уонна Дмитрий Петровичтын иккэ ону
хатылаан көрөн, бөдөрстөр тэжэниһэлэрин
үөрэһиттэрэ. Итэриннэт-оскүлэ дири-
эктэринэн үлэһин кэмипэтигэр учууталлар,
тириэньэрлэр, бастыааталлар, техническэй
үлэһиттэр кэлэтиһиттэрэ түмсүүлээх буола-
ларын сүрүн болгомотун уурбута. Оскү-
лэ матырыйаалынай баазата хатыларыгар,
үөрэһэр хостор сайдыларыгар үгүс сыратын
бүтүрүтэ. Константин Сергеевич оҕолорго
сыйлаһар, үгүс майгылынан биллэрэ. ССРС
үтүөлүк тириэньэрэ Дмитрий Петрович Кор-
кин мусуой-дириннэ тэрийтэ тэл көтөхтүтэ
уонна элбэх туһуна да кэмипэтигэр матырый-
ааллары мусуута. Дмитрий Коркин олохун,
айар үлэтин туһуна түөрт кинигэни иһиннэ
оройуонуга көңүл тутуу сайдыатын туһуна
суруйан таһаарыһа: "Күүс кыайарынан,
сүрэх баҕатынан..." (1995с), "Чурапчы ту-
стутун саргыта" (1996с), "Үлэһит аһа-
нан туруоһа" (1998с), "Чурапчы-Чита: иһитте,
найдыте..." (2001с), "С приделом на Олимп
(воспоминания о заслуженном тренере СССР
Д.П. Коркине)" (2003с).

"Киниэһиннэ үлэтин иһин" (1970с),
"Үлэ бэтэрээһэ" (1990с) мэтээлэринэн, Саха
АССР Үрдүкү Президиумун Үрдүкү Сэбиэ-
тин бочуотунай грамотатынан (1972с), "Со-
циалистическай күрэхтэһин кыайыһылааһа"
(1975с), "РСФСР норуотун үөрэһитин
туһуна" (1977с), "РСФСР успуордун бэ-
тэрээһэ" (1989с) баһыһынан, Саха АССР
үтүөлүк тириэньэрэ (1989с), РФ физиче-
скэй культуураҕа үтүөлүк үлэһитэ, Чурапчы
улуусун Бочуоттаах олохтоого (1995с) аһа-
рылан наҕараадаммыта.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



агировать на все изменения в технологическом цикле добычи алмазов. В этом и есть эффект от эксплуатации внедренной системы?

- Впервые в АЛРОСА полноценный центр управления горными работами появился на Нюрбинской площадке. Теперь центр управляет не только движением техники, но и доставкой работников, отправкой техники на ремонт, там же следят за временем и сроками исполнения этих процессов. Так, за счет оптимизации этих задач мы выиграли где-то пять минут, где-то полчаса, в общей сложности мы повысили эффективность производства на 5%. Но не только за счет внедрения технологий, но и приобретения опыта нашими сотрудниками, коллегами. А опыт здесь является ключевым фактором.

- Считается, что внедрение ИТ-технологий в производство непременно должно привести к сокращению количества рутинных операций и к сокращению физического труда. Так ли это?

- Определенно точно можно сказать, что физический труд в этой области мы не заменим. За всей нашей работой стоит человек, его руки, мозг, трудовые знания, умения и навыки. Нужно понимать, что все эти технологии без человека, его знаний, умений и навыков не имеют смысла. Функция человека состоит в том, чтобы использовать потенциал технологий для увеличения эффективности производства. Поэтому использование новых технологий значительно облегчило работу диспетчеров и специалистов производственно-технического отдела. Сегодня наши специалисты работают в хороших условиях, им доступны новые сервисы и технологии для организации рабочего процесса.

- В своем выступлении на майском Хозактиве компании Вы сказали, что за последние несколько лет по-новому взглянули на возможности цифровых технологий...

- Если обратиться к предистории трансформации, то все началось в 2019 году на Нюрбинском ГОКе, когда был реализован проект повышения операционной эффективности. Тогда были предприняты меры, которые обеспечили большую продуктивность труда на каждом этапе, на

ка -



Цифровизация АЛРОСА – прямой путь к увеличению доходов республики



Сегодня новейшие ИТ сервисы и технологии в АЛРОСА охватывают все направления ее деятельности от геологии, производства, снабжения и сбыта до организации работы всех вспомогательных служб. За последние несколько лет запущено более 100 таких проектов по разработке, эксплуатации систем, их поддержке и развитию.

Как отметил директор Мирнинско-Нюрбинского ГОКа АЛРОСА Алексей Коваленко, внедрение информационных технологий на производстве существенно влияют на самые разные процессы – на увеличение скорости добычи, рост производительности труда, увеличение прибыли и доходов компании. Это позволяет создавать новые рабочие места, комфортные условия труда для наших сотрудников, автоматизировать те процессы, которые раньше было гораздо сложнее и дольше выполнять. В свою очередь успешное развитие производства оказывает непосредственный эффект на соци-

ально-экономическое развитие республики. Коваленко уверен, что внедрение ИКТ-технологий в компании – это прямой путь к увеличению доходов республики. А подробнее об этом вы узнаете из интервью, которое открывает серию бесед с руководителями ГОКов компании.

- Алексей Анатольевич, в 2019 году была принята новая Стратегия ИТ-развития компании. Скажите, какие ИКТ внедрены на нашем предприятии сегодня?

- Одним из самых крупных и важных нововведений стало внедрение автоматизированной системы управления производством (MES). Эта система позволяет аккумулировать в

едином диспетчерском пункте все рабочие процессы, здесь же ведется постоянная их оценка, анализ состояния карьеров и обогатительных фабрик. Если раньше информация собиралась вручную по цепочке специалистов и подразделений, то сейчас отчет формирует один специалист на основе данных системы. Это в разы сократило время сбора информации, что критически важно для всех процессов на производстве.

Кроме того, мы модернизировали центральную диспетчерскую нашего ГОКа. Теперь диспетчеры получают наглядную информацию о производственном процессе в карьерах и на фабриках, а также сигналы

о сбоях в работе. Так, в диспетчерской установлена видеостена для оперативного отображения ситуации. Диспетчер в онлайн-режиме видит на мониторе всю технику, работающую в карьере. При необходимости он может вносить корректировки в рабочий процесс, чтобы уменьшить или исключить простой техники. Это тоже очень положительно влияет на устройство рабочего процесса, на его слаженность и стройность.

Кроме управления производством, у нас также были внедрены автоматизированные системы горного инженерного сопровождения и горного проектирования. Это специализированные программы для горнодобывающей промышленности. С их помощью мы проводим геологоразведку, проектируем, планируем и контролируем практически весь ход горных работ.

Так что, могу вас заверить, использование новых информационных технологий в нашей работе однозначно способствует обеспечению безопасности наших сотрудников, облегчению их труда, повышению эффективности самого производства, что, как следствие, ведет к упрочению позиций компании.

- Вы рассказали о том, что диспетчер онлайн может ре-



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

производственного процесса по добыче алмазов. Это повышение производительности горного оборудования за счет исключения простоев и рост производительности обогащательной фабрики. Благодаря внедренным мероприятиям, мы достигли общего эффекта в повышении объемов производства более чем на 20%. Так была внедрена система, позволяющая собирать поминутную статистику работы оборудования и ежедневно работать на устранение узких мест из централизованной диспетчерской по всей производственной цепочке.

- Как сказало использование новых цифровых продуктов на качестве планирования работы?

- В результате централизации мы получили достаточно высокую скорость перепланирования. Теперь один эксперт формирует горные работы, грузоперевозки, обработку, технико-экономические показатели по основному горному оборудованию. Также сделан приоритет на основную инвестиционную единицу — погрузку. Экскаватор не должен простаивать, поэтому был увеличен парк самосвалов на Нюрбинской площадке. Еще мы регулярно актуализируем проектные и технические решения. Кроме того, внесли изменения в методики планирования технико-экономических показателей. Наконец, внесены изменения в календарные планы по месторождениям и в планирование режимов работы обогащательной фабрики. Так, с использованием новых цифровых продуктов нам удалось повысить производительность и эффективность использования оборудования в целом и сократить некоторые рутинные операции наших сотрудников.

- Ранее сообщалось, что в рамках II этапа дорожной карты в 2021 году реализован проект беспроводного мониторинга на гидротехнических сооружениях Удачинского ГОКа, а с 2022 году планируется установка системы на других площадках. Как обстоят дела с эксплуатацией этой системы?

- Да, внедрение системы мониторинга продолжается, и в данное время на Накынской площадке она практически завершена. Эта система также позволяет исключить человеческий фактор, получать информацию с большей частотой и, как следствие, раньше реагировать на изменение ситуации. Системы недешевые, но надежность, исключение экологических рисков, безопасность и комфортная работа наших сотрудников — это приоритет нашей компании и одно из основных требований культуры производства для каждого специалиста компании.

В свою очередь, мы работаем над тем, чтобы поддерживать молодые кадры и тренд на цифровизацию промышленных процессов. Также мы надеемся найти точки соприкосновения компании и головного университета республики. АЛРОСА заинтересована в сотрудничестве с СВФУ, в том числе, в вопросах подготовки молодых специалистов. Нам важно оказывать экспертную поддержку студентам, вовлекать их в нашу работу. И мы, конечно же, будем рады, если выпускники университета станут частью команды АЛРОСА.

АЛРОСА вновь представила коллекцию редчайших экспонатов своего алмазного фонда для жителей республики

Весной с удивительными экземплярами, впервые покинувшими хранилища компании, можно было посетить в Якутске. Сейчас же уникальная экспозиция добралась до жителей алмазных городов — выставка будет проходить в течение июля в Мирном, Удачном и Айхале.

Событие посвящено 100-летию республики и 65-летию юбилею алмазодобывающей промышленности Якутии.

Дом культуры «Алмаз» в городе Мирном на время превратился в настоящую сокровищницу. «Алмазный фонд

АЛРОСА» — под таким названием открылась выставка алмазодобывающей компании. В эти дни здесь в витринах представлены алмазы, добытые предприятиями АЛРОСА в разные годы, а также бриллианты и ювелирные украшения, созданные мастерами компании.

«Те, кто добывает алмазы, жители Мирнинского района, многие не видели алмазы вживую. Действительно, так, наверное, и есть. И сегодняшняя выставка «Алмазный фонд АЛРОСА» дает возможность многим жителям нашего района посмотреть,

увидеть, что из себя представляют эти камни», — сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дзюковский.

Суммарный вес всех собранных здесь экспонатов — более 2,5 тысяч карат.

Здесь собраны алмазы редких цветов, форм и размеров, а у самых необычных кристаллов есть свои имена.

«Когда я зашла среди первых посетителей, я столкнулась с этим эффектом удивительным, как будто ты заходишь и не веришь, что это натуральные алмазы. Может быть, очень редко выпадает

такая уникальная возможность, я стояла как маленький ребенок и себе же задавала вопрос: неужели это все настоящее», — поделилась своими впечатлениями Мотрена Скрибина, директор Культурно-спортивного комплекса АЛРОСА.

Гиды подробно расскажут гостям о тонкостях огранки и оценки каждого камня.

Выставка в Мирном продлится до 17-го июля. Далее экспозиция отправится в Удачный и Айхал.

Анна Винокурова, ТРК «Алмазный край».

Игры проходили с 1 по 9 июля при поддержке АЛРОСА. В очно-дистанционном формате Игр приняло участие 670 юных интеллектуалов из 16 зарубежных стран и 16 регионов России. В этом году они состояли из трех ключевых мероприятий: международной исследовательской школы (International Research School) по STEM-проектам, международной школьной научной конференции-конкурса (Yakutia International Science Fair) и традиционной международной олимпиады «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике.

В Якутии состоялись II Международные интеллектуальные игры «YISG-2022»

Основная цель МИИ — создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, ученых, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий — выполнения. Якутия в эти дни стала для юных исследователей центром мироздания, как дерево Аал-Луук-Мас с разноцветными салама, на которое перед закрытием организаторы и участники Игр привязали ленточки в знак дружбы.

Так, по итогам Игр Большим Научным Кубком Международных интеллектуальных игр «YISG-2022» награждена команда Международного теоретического лигеа информатики города Бухареста из Румынии! Обладателями Гран-при Международной школьной научной конференции-конкурса «Yakutia International Science Fair» стали школьники Старшей школы математики и науки при Национальном университете Сингапура — Karis Yuen Xin Er, Manivannan Harini, Sean Lim Shi-An. Авторы проекта получили специальный приз от Целевого фонда будущих поколений на средства АЛРОСА.

«Команда представила очень интересный, практически значимый проект, связанный с использованием бактериальной нанотехнологии вместе со стволовыми клетками для лечения зубов. Им мы вручили специальный приз от нашего Фонда и партнера Игр компании АЛРОСА», — сказал генеральный директор Целевого фонда будущих поколений, сопредседатель программного комитета «YISG-2022» Влади-

мир Егоров.

7 школьников из регионов Российской Федерации, Республики Казахстан, Румынии, Сингапура стали абсолютными победителями в своих лигах по соответствующим предметам в Международной олимпиаде школьников «Туймаада» имени Михаила Андреевича Алексеева.

«МИИ имеют большое значение для Якутии»

Об этом заявил в приветственном адресе участникам Игр генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов:

- Наша компания занимается добычей самых редких и дорогих минералов в природе — алмазов, а также создает из них удивительные по красоте бриллианты. В этом нам помогает наука и достижения инженерной мысли. Начиная с поиска алмазных месторождений и заканчивая огранкой алмазов — в каждом из направлений нашей работы мы стремимся применять инновационные разработки и самые современные технологии. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, которые способствуют развитию научных знаний, формируют у подрастающего поколения интерес к исследованиям и открытиям.

Международные интеллектуальные игры имеют большое значение не только для Якутии, но и для всей страны. Мы заявляем об интеллектуальном потенциале наших детей и молодежи на весь мир. Вместе с тем, игры создают благодатную почву для обмена знаниями и международного сотрудничества в научной сфере в будущем. Это важная и очень достойная цель.

«МИИ — результат синергии власти, общества и бизнеса»

О качественном составленном прошедших Игр с нами поделился научный руководитель Международной исследовательской школы, ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского, Института образования Высшей школы экономики Алексей Сергеевич Обухов.

- Сразу же хотелось бы отметить, что во II Международных интеллектуальных играх было меньше участников, что не сказало на качестве мероприятия, даже можно отметить, что оно прошло на более высоком уровне. А главной особенностью прошедших Игр я считаю внедрение этапов. Был дистанционный этап, который позволял всем детям нашей большой страны принять в нем. Таким образом, организаторы дали участникам возможность приобщения к научно-исследовательской работе. Это ценное и важное нововведение.

Второе, что я бы отметил, это детско-молодежная медиа-школа. В этом, году как мне показалось, она очень хорошо поработала. Ее участники были глубоко погружены во все процессы и события МИИ, отражая все это в своих работах. Это было интересно в том числе и самим участникам, которые также были вовлечены в процесс. Они могли видеть, что происходит как вокруг них, так и на других площадках, т.к. могли посмотреть на других и на себя со стороны.

Ну, и, возможно, главное — это комбинированный формат

Игр, который носит как соревновательный, так и несоревновательный характер. Все в одном флаконе, на нашем опыте такого еще не было ни у нас в России, ни в других странах. И такие мероприятия, вовлекающие детей в интеллектуальную деятельность, зачастую организуются на стыке власти, бизнеса и общества. Само государство больше заинтересовано в обеспечении так называемого нормативного образования. Поэтому организация и реализация крупных интересных мероприятий чаще всего происходит при поддержке бизнеса. В частности, такой синергетический эффект Правительству Якутии, Целевого фонда будущих поколений и компании АЛРОСА мы видим в Международных интеллектуальных играх. Я бы даже отметил тот факт, что бизнес нередко заинтересован в результатах такой деятельности. Ведь это будущие высококвалифицированные кадры, это инновации, это стратегическое видение АЛРОСА. Это внесение своего вклада в будущее поколения и будущее республики.

И в конце хотелось бы отметить, что изначально планировалось проведение третьего этапа МИИ. Может и не совсем в рамках Игр, но якутские школьники, которые проявили себя на первом и втором этапах, смогут принять участие в специальной школе на базе университетской гимназии МГУ. В данное время идет формирование этой команды, в котором АЛРОСА также принимает активное участие. Для компании важно ставить и добиваться стратегических целей. За подрастающим поколением будущее Якутии.

Подготовил Андрей ШИЛОВ.

Беседовал Андрей ШИЛОВ.

ҮНЭЛЭРГЭЗ ҮМНУЛУУБАТЫН

Иштин хатнаат 27 №-гэ көр.

Эдмундс

1945-46 сс. иккисе кылааска үөрөнбөн, кыһынтыгы каникулга абадлылар. Дьонум ханна эрэ арыныга кыраакый балаҕаҥга олороллоро. Игэм оҕолонноору нэһинилэ сылдьара. 2-3 күнү быһа ыарыйда да кыйайан оҕоломмото. Аҕам боһуөлээккэ баран билэр аймахтыт дьахтары салтаскаҕа соһон аҕалда. Балаҕаҥга киирэн

Сааскы өрбүлгэ дьоммор адаллылар. Балаҕанга киирбитим дьомум ороннорун корбүтүм, оҕобут суох. Ийэм эһийибэр кыайан үүт киирбэтэҕэ, оҕобутун аһатарга үүт суоҕа, убаас халһы ситээрим да тулуйаахтаабытаҕа дьирбигэ.

Күүтэн турар сылабаарлар

1946 сэл дийдубутугар кэлибигт. 1947 сэл сайын ийэм оуустаах сыарбанан, мингэн дотор гынан, урукку "Дыгкэрт" малхуос кэмселээрийбитигэр бардыбигт, ити "Бахы-Баалы" дигэн алааска. Отох кураанах, бул суох. Ийэм биир ампаар азылан аста, онно киирдибигт. Арал ампаар оронугар сылабаарлар тураллар, улахан-кыра, араас. Ийэм хомуулулун сирбиттэн сылабаар кыраанын ылан биир сылабаар тумсугар укта, бу биигини сылабаарыт дигэтэ, кыра собус алтан сылабаар этэ. Оттон сылабаарлары ыйа-ыйа бу Олоонно киэстэ, бу

Аласка юлибигт, баладан аанын аһан кээрдибигт. Ыскаапыг баарын корон ийэм, хата, кым д. ылбатах эбигт дигтэ. Онтон "Оо, бу эйэг бэрэгхэг динг" дигтэ. Баладан атах оронут баганатыгар уһун быалаах чомпой нэк бэрэгхэ ийганди турара. "Кигхэ сытарыгар устан ыппатада, сарсыарда кыйан тураахтаабатах буоллуга" — дигтэ ийэм. Ыскаапын инкигт кырынан таһаардыбыт, сыарбада түгдибигт. Сылыбаарбытын ыскаап аллараа өттүгэр уктубут. Ол кигхэ ийэм ыскаабы сыарбада киггидэ.

Балабанга кишрэн ийэм таас
хамсатыгар табах уурунда, та-
баһыттан оһоһхо кутта, оһох күдүн
чөмөхтөөтө. Бэргэлэни көрөн "5-6
сыл тухары ким да харыйбатах
буоллаа" — дигэтэ. "Таһаран хаһна
эмэ быраһыллха дуу" дигэтэ. Бэр-
гэлэни ылта, балабантан табы-
стыбыт. Балабан кэннүт дигэки
бох баарыгар бардыбыт. Ийэм
бэргэлэни суулуу тутта уюһна "эн
да кэннүтэр хаалар дьомһооххуу"
дигэн бэргэлэһэ туһаайан эттэ ую-
һна сэрэнэн бэргэлэни бох үрдүтэр
уурда. Балабан аанын саптыбыт,
оһуспутун сүтэти кэксэлэһэ хаа-
ман салгата-һаттэ суох сайыллха
бардыбыт. Кинэһ хойут коллүбүт.
Наһаа сылайан, эчимктаан, утатан
кэлээт да үтүбүтүм.

356

1942 сэл астана быстан, ачыктаан барбыттар. Ньукулай агатын кытта хооньхоо сыттадына, агата өлбүт. Эбэбит сизиннүрттэн кыпа оёлоо өлбүттээ үнү.

[illegible]

Хайныгын ыгтыдлыгттар эргийбэтхэтэрэ, Оюон эбэбигт ылдыаана сьдыааньттан ким да орлоото. Эбэбигт ылдыаана "ха- арыан оюолорбун сьгүтиэр..." дьом ытын-ытын саггарара. Дьэ- элээх оюолорун-сьгүттэрэн аһыһан итгивинк бар тылары элгитэ буо- лдой?!! Оюо эргирэ кьтааннах да буолара, кинэхэ үөйбэтэх-ахты- батах өтүгүттэн илээн кэлэрэ...

Ити сүлдлэргэ улаа Самсон эрэ
ордон, кинигтэи мин содоохлуи.
Адам Самсон баар буолан, ийэм
биһикси хоргууян элбөхтүт,
көһөрүүнү тулуйбулут. Мин ая-
бар кириш оҕобуй. Адам миниги
бигирдэ да улаханньык санарба-
таҕа, тобобүттэи имэрийэн аһа-
ра. Көһөрүүттэи кэлбиһиги кэниэ
олуктутун оҕорбута, ол өтөдөр бу
биһиги кэлэн сайыһылы оҕоробут.
Адабын урукку олох ыар тыһына,
ыарахан иһин үлэтэ эрдэ үйэлэ-
битэ. Мин санардым үлэһиги бу-
ларбын хытта бу олохтон туора-
быта. Билсэр дьоммут, аһамахтар
түмүстэхтэринэ, "хата, эи баар бу-
олаһымын аһан Самсон аата күнүгэ
элбэхтик да ааттанан эрдэбэ" дэ-
лэлэрэ, учууталдьыар эрдэхпинэ.
Адабар Самсонига махтаным бэ-
лэтэ Көһөрүүттэи кэлэхтэи ыла
кини аатынан сүлдэбын. Биһи-
жэ үтүөтэ элбэһи ойдоон-санаан
аатын үйүттүбүн.

Төрөлсүт адам сэрингэ баран Ржев суस्ताах кыргынытыгыт алохун төлүк уурбута, мемориалмай билингтэзэ ата сурулган турар динилэр. Адабын кэриэстээн бастакы уол энэмээр юзүн аатын бэрдэрибтим. Адам Пермяков Иннокентий Николаевич – Дыгынайдар дигэн күзгү аймах элбэх өбөлсөх мал ыраа уоллара эбигтэ үнү.

ОКОНЕШНИКОВА.

САНА КИНИГЭ



Болугурга икки кинигэ сүрэхтэннэ

устатын тухары үлэни өрө тутан, тулаайах бэйлэтэ уот сэрэн сылларын аһаран, киһи-хара буолан сититиллин үүмүтэ, элбэх ыччаттаах, сиэннөөх. Сысояттиннар халыт аймах дэтэн, күн бүгүмүр Мындааабы сис маллара буолан олороллор. Дьоро чаас үлэ кийитин үйүтүтэр, кэниэх сүгүрүбэр ис хобоонноох истин-иһирэх быһыыга-майгыга кытылыһа.

Болугур ирмидүзгүн баһылыга Анна Флегонтова махтап суругу туттарыптан садалаата. Кинигэни ырытыпны Т.И. Егорова оңордо, кинигэбэ хайдах үлэлтэзобитин С.М. Сысоятнова сырдаттылар. Кинигэбэ барыта 30-ча кини, аймахтара, добототоро бары тыл этэн, кинигэ туһунан санааларын, кэс тылларын эттидилэр. Тэрээһинигэ ыалдыттарынан Москва куораттан сайылыны кэлэ сылдьар күндүтүк саныыр биэр дойдубаадын Н.И. Пирогов уордканын кавалера, медицинскэй наука кандидата Егор

Камітонові Максимов кургану Светлана Иннокентьевна уонна Одьудууган төрүтүтэж үлэ, тыыл бэтэрээни, Хоту Коборүлүү кыттыылааба, СӨ авиациятын бөлүөттөөх бэтэрээни Николай Илмич Дыдаев бөлүкчүлөр.


Иккис кинигэ - "Аасыгт кми ах-тан-сапаан аастахха" дигн. "Фрунзе" колхозос дьонун-сэргэтин, устуруулатын, сирин-устун тулунан кинигэ. Кинигэни РСФСР үөһэриинин туйгуна, Болугур үһүһүһүһү Болуоттаах олохтоого Алы-ба Николаевна Харитонова хомулан овордо. РСФСР профтехуөрэхтээһинин



үтүүлээх үлэлһиң Аграфена Васильевна
Носова, Саргылана Сергеевна Кузьмина
уонна кинилэргэ көмөлөспүт В.Н. Пе-
тров, Н.С. Кузьмин бар дьон махталы
ылан ылылар. Сыралаах үлэ түмүгэр
колхуостаахтар испиннэхтэрэ, сир-дой-
ду аата, кимнээх ол сиргэ олорубуттара,
үлэлэргэ-хамнастара сырдыктыллыбыт.
Сэдэх хаартыскалар хомуллубуттар, ка-
арта өнөрүлүбүт.

Бу икки хийнэг нэвчилжээт уст-
оруйлын сырдатарга, үөрэтэргэ, үй-
тэтэргэ бочумнаах бэлхэстэринэн бу-
ллулар.

Татьяна ЕГОРОВА,
олюхтоох библиотечник.



•

САРДАНА,

